



Lihle le Lwandle ka Selemo

Glanice Masilo

Khanyisa Masemola





Lihle le Lwandle ba ya bokgobapuku go yo itokišetša ditlhahlobo.

Lihle o letile ka ntle. O bitša sesi wa gagwe, "Lwandle, phakiša."



“Ke nna yo,” Lwandle a tswalela lebatl.

“Gobaneng o apere diaparo tšeo? Molato ke eng, o a lwala?” Lihle a botšiša.



“Ge go ka thoma go tonya, ke tla ba ke eme gabotse,” Lwandle a realo.

Lihle a araba, “Ke letšatši la Selemo. O aparetše sehla seo e sego sona.”



Lwandle a re, "E sa le ka pela efela letšatši le šetše le tagile ebile le a fiša.

Lihle a re, "Ee, ke ka lebaka leo yo mongwe le yo mongwe a aperego diaparo tša Selemo."



Lihle a hlaloša, "Mo sehleng se, letšatši le hlaba
ka pela gomme la dikela moragonyana go feta
dihleng tše dingwe. Letšatši ke le letelele. Go fiša
kudu Selemo.



“Na ga o sa gopola gore morutiši o rileng?” Lihle a botšiša ka go fela pelo.

Lwandle a nagana, a re, “Ee, Selemo re nwa dinwamaphodi. Ke nyaka senwamaphodi!”



“Ka Selemo, re apara diaparo tša bofefe. Batho ba bangwe ba šomiša seamporene go itšhireletša letšatšing,” Lihle a realo.

“Sepela ka go nanya, ke kwa go fiša!” Lwandle a ipelaetša.



“Bona batho ba itimola ka boruthelong. A re ye go rutha, go fiša kudu, re ka se kgone go bala,” Lwandle a sega.

Lihle a šikinya hlogo a lebeletše sesi wa gagwe.



"Ke rata dikitšawa le dilitšhi," Lihle a realo a lebeletše dienywa tšeo di rekišwago tša Selemo.

"Ke nyorilwe," Lwandle a realo.

"Swara, ke tlile le meetse," Lihle a myemyela.



"Phišo e galefile! Ekaba Selemo se fela neng?"
Lwandle a kgotsa.

Lihle a sega, "Itlwaetše phišo, Selemo se sa tšo
thoma! Phišo e tla tšwela pele ka go namelela."

—Dipotšišo

1. Hwetša mantšu a mararo mo kanegelong ao a hlalošago Selemo.
2. Ke mang yoo a aperego diaparo tša:
 - Marega?
 - Selemo?Hlalošang dikarabo tša lena.
3. Ngwala dilo tše 2 tše re ka di dirago go timola phišo.
4. Ke dife dikotsi tše di ka hlagelago motho ge a dula letšatšing nako ye telele?
5. Hwetša dinaga tše hlano tša Aforika tše di itemogelago Selemo, Marega, Seruthwane le Lehlabula.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Lihle le Lwandle ka Selemo

Author/s: Glanice Masilo

Translator/s: Shai Dikeledi Queen

Illustrator/s: Khanyisa Masemola

Assurer/s: Connie Makgabo

Language: Sepedi



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

